

KOMISIJA ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU
BOSNE I HERCEGOVINE

ISPIT ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
(ISPITNI TERMIN: NOVEMBAR 2016. GODINE)

PREDMET 9:
PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADŽMENTA

I - TEST PITANJA

1) Pravilo 2:1 zahtijeva da:

- a) **najmanje 50 % obrtne imovine bude finansirano iz dugoročnih izvora**
- b) najviše 50% stalne imovine bude finansirano iz dugoročnih izvora
- c) stalna imovina mora biti dva puta veća od obrtne imovine
- d) obaveze moraju biti dva puta manje od potraživanja

2) Imovina koja se u periodu dužem od godinu dana mobiliše u gotovinu ili se pak nikad ne mobiliše je:

- a) **dugoročna imovina**
- b) kratkoročna imovina
- c) nelikvidna imovina
- d) likvidna imovina

3) Neto novčani tok za primjenu metode roka povraćaja ocjene prihvatljivosti investicionog projekta je jednak:

- a) **zbiru amortizacije i neto dobitka**
- b) razlici amortizacije i neto dobitka
- c) zbiru neto dobitka i troškova kamata
- d) razlici neto dobitka i troškova kamata

4) Trajni kapital ne čine:

- a) osnovni kapital,
- b) emisiona premija,
- c) **dugoročna rezervisanja**
- d) neraspoređeni neto dobitak.

5) Koncept ubrzanja aktiviranja osnovnih sredstava podrazumijeva:

- a) **favorizovanje ulaganja u osnovna sredstva koja direktno učestvuju u procesu proizvodnje na račun osnovnih sredstava koja stvaraju uslove za proizvodnju**
- b) favorizovanje ulaganja u obrtna sredstva koja direktno učestvuju u procesu proizvodnje na račun obrtnih sredstava koja stvaraju uslove za proizvodnju
- c) finansiranje iz sopstvenih izvora
- d) primjenu progresivne metode obračuna amortizacije

6) Tri ključne institucije koje poboljšavaju tok sredstava u privredi su:

- a) sekundarna tržišta, finansijski posrednici i finansijski brokери
- b) primarna tržišta, banke i finansijski brokери
- c) **banke, osiguravajuća društva i penzioni fondovi**
- d) ništa od navedenog

- 7) Interna stopa prinosa (IRR) će izjednačiti sadašnju vrijednost očekivanih novčanih tokova investicije sa inicijalnim ulaganjem:**
- a) samo ako je IRR manja od očekivane stope prinosa
 - b) samo ako je IRR veća od očekivane stope prinosa
 - c) uvijek**
 - d) nikad
- 8) Ekonomski profit, kao mjera poslovnog učinka, poznat kao EVA (Economic Value Added) računa se kao:**
- a) razlika između neto operativnog profita nakon poreza i troška kapitala**
 - b) razlika između neto operativnog profita prije poreza i troška kapitala
 - c) razlika između neto operativnog profita nakon poreza i amortizacije
 - d) razlika između neto operativnog profita prije poreza i amortizacije
- 9) Diskontiranje je obrnuti proces u odnosu na:**
- a) prosto ukamaćivanje
 - b) računanje efektivne kamatne stope
 - c) prosto ukamaćivanje bez prve i posljednje godine
 - d) složeno ukamaćivanje**
- 10) Plaćanje mjenicom je jedan od načina za postizanje:**
- a) ubrzavanja plaćanja
 - b) usporavanja plaćanja**
 - c) usporavanje naplate
 - d) koncentracije plaćanja

II – ZADATAK

Zadatak broj 1

Izračunajte prosječnu cijenu kapitala kompanije A ako je poznato da je sopstveni kapital preduzeća procijenjen na 100.000 KM. Preduzeće se zadužilo kod nekoliko banaka u visini od 80.000 KM po prosječnoj kamatnoj stopi od 10%. Kolika je prosječna cijena kapitala ove kompanije ako je cijena sopstvenog kapitala 5%.

RJEŠENJE:

$$0,55*0,05+0,45*0,1=0,0277+0,045=0,072= \mathbf{7,2\%}$$